



**Grade 1**



**TERM 3**



**HL SET**








**WORKSHEET**






**PACK**







**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelala	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	setshwakga	motsadi	tshwana	tswine	
		tswelela	nku	utlwa	tlwaela	
	<b>BUISA</b>	Mme o laya bana gore ba tsamaye ka mmila. Go tsamaya ka ditselana go kotsi. Ga go bonolo go taboga fa o bona dilalome. Ngwana yo o sa utlweng o wela mo kotsing. Batsadi ba itaya bana ba ba sa utlweng. Ngwana fa a itewa o a goa.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	<b>BUISA</b>	Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi. Bana ba seke ba tsamaya ka yona fa ba ya kwa lebenkeleng. Batho ba ba sa siamang ba boba mo tselaneng. Go botoka go tsamaya ka mmila o mogolo. Mmila o mogolo o bolokesebile.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mmila				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	phala	phiri	pholo	phakela	
		phamola	pheko	phepa	phaphama	
	<b>BUISA</b>	Phiri e robala motshegare. Bosigo e a phaphama e bo e ya go batla dijo. Fa e bona phologolo e a e phamola. Phiri e rata nama ya phala. Phala ga e rate phiri. Batho ba re phiri ke pheko e e masisi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phala				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Phiri e phaphama ka nako efe? Phiri e phahama _____.</li> <li>Phala ga e rate eng? Phala ga e rate _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	nala	tselana	tsala	gaufi	mmila
	<b>BITSA</b>	tlola	tlotla	tlotlo	tloga	
		tlaleya	tlatlana	tlama	tlosa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke tsamaya le tsala ya me re a tlotla. Re tlotla ka dilo tse re di ratang. Re rata gape go tlotlola. Fa ba bangwe ba senya re a ba tlaleya. Rona re tlotla bagolo. Tlotlo ke selo se se siameng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nna le tsala ya me re dirang? Nna le tsala ya me re a _____.</li> <li>Selo se se siameng ke go dira eng? Selo se se siameng ke go _____ bagolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tsala**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

nala

tselana

tsala

gaufi

mmila



**BITSA**

phala

phiri

tlaleya

tlama

tlola

tlosa

phamolaa

phaphama







**BUISA**







Batsadi ba laya bana gore ba efoge dikotsi. Go kotsi go tsamaya mo ditselaneng. Tselana e pitlagane. Fa motho a go thibela a ka go phamola. Mmila ke one o siameng . Fa o tsamaya mo mmileng o ka taboga wa tshaba. Tselana e e gaufi le ntlo ya bojalwa e kotsi thata. Fa bana ba ya lebenkeleng ba se tsamaye ka yona. Bana ba tlotla batsadi mme ba tsamaya fela mo mmileng o mogolo.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantso ka ga se se go kgatlhileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa kgang e e mo go Tirwanal ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. o seke wa tsamaya mo tselaneng 2. tsamaya fela mo mmileng 3. go kotsi go tsamaya mo tselaneng





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	phala	tloga	phaphama	phamola	
		phiri	tlola	pholo	tlala	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bolaya diphala. Ba ja nama ya tsone. Puso e iletsa batho go bolaya diphologolo tsa naga. Balemi bona ga ba rate phiri. Phiri e ja dinku. E tsena mo lesakeng e bo e phamola nku. Fa molemi a phaphama o a e leleka. E a sia e bo e tlola legora.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Phiri e tsoma diphologolo. Fa e phaphama bosigo e ya kwa masimong. Kwa masimong go na le diphala. Phiri e ja nama ya phala. Batho le bona ba ja nama ya phala. Ga go bonolo go bona diphala.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: phiri				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasitiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgomo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba dira serai ka eng? Batho ba dira serai ka _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng batho ba bofa kgomo ka kgole? Ba bofa kgomo gore e seke ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1



	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polasitiki e bolaya eng? Polasitiki e bolaya _____.</li> <li>Batho ba ngongorega ka eng? Batho ba ngongorega fa puso e _____ diphologolo.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: <b>tlhapi</b>

## LABONE TIRWANA 1







	<b>LEBA O BUE</b>	polasitiki	bolaya	iletsa	gasagasane	kgotlela
	<b>BITSA</b>	kgaola	ngata	kgole	ngongorega	
		ngoka	kgomo	ngala	kgalema	

	<b>BUISA</b>	 <p>Dipuso di iletsa tiriso ya polasitiki. Dipolasitiki di bolaya diphologolo le ditlhapi. Basetšana ba babedi ba kwa India ke bona ba similotseng kiletso ya polasitiki. Ba ne ba phepafatsa lefelo la bona ba tlosa dipolasitiki tsotlhe. Ba ne ba tlhotlheletsa puso go tsaya kgato. Dipuso tsa mafatshe a mangwe di ne tsa tsaya malebela. Di ne tsa simolola go iletsa tiriso ya polasitiki mo dinageng tsa bona. Kiletso eno e somarela diphologolo mo lefatsheng lotlhe.</p>
--	--------------	--





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. polasitiki e bolaya ditlhapi 2. Se dirise polasitiki 3. dirisa pampiri kgotsa lesela





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa



**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2





**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**



Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	kgotlela	ngala	kgomo	ngongorega	
		ngapa	kgaola	ngamola	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Batho ba kgotlela naga ka go gasaganya dipolasitiki gotlhe. Barui ba ngongorega fa dikgomo di ja polasitiki. Polasitiki e bolaya dikgomo. Puso e kgalema batho gore ba se dirise dipolasitiki. Batho ba ngamola badiredi puso tlhogo fa ba sa reetse. Polasitiki e kgaola diphologolo mala.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Basetšana ba le babedi ba ntile sekai se sentle. Ba simolotse go phutha dipolasitiki kwa motseng wa bona. Seno se thusa gore ditlhapi di seke tsa swa. Rona rotlhe re ka ema puso nokeng ka go phutha dipolasitiki. Seno se tla dira gore lefelo la rona le nne phepa. Gape re tla ngomaela diphologolo.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: <b>basetšana ba babedi</b>				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	nta	ntima	ntomola	ntaola	
		ntoma	ntaola	ntitaya	ntena	
	<b>BUISA</b>	Rapolase o a kotula. O kumula ditapole le digwete mo mmung. Fa ke sa mo thuse go dira o tla ntima ditapole. Kwa polaseng dinoga di ka ntoma. Mme o ntomola mebitlwa mo dinaong fa ke boa kwa polaseng. Ka dinako dingwe tiro ya polase e a ntena.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: ditapole				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapolase o kotula eng? Rapolase o kotula _____.</li> <li>Mme o ntomola eng? Mme o ntomola _____ mo dinaong.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	merogo	mmu	kotula	kumula	polase
	<b>BITSA</b>	ngapa	ngata	ngamola	ngomaela	
		ngala	ngoka	ngogola	ngongorega	
	<b>BUISA</b>	Puso e iletsa tiriso ya polasitiki. Ngogola dipolasitiki di bolaile ditlhapi mo lewatleng. Batho ba a ngongorega fa puso e ngomaela diphologolo. Fa batho ba ngongorega ba ngamola tlhogo. Ngata ya dipolasitiki e ka dirisiwa go dira diphate tsa go ala. Phate ya polasisiki e a ngapa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o tla dira eng? Malome o tla _____.</li> <li>O nyala ka eng? O nyala ka _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **dijo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

merogo

mmu

kotula

kumula

polase



**BITSA**

ntima

nyala

ntaola

ntitaya

nyatsa

ntoma

nyenya

nyadisa







**BUISA**









Batho ba nyatsa borapolase. Polase e re tlamela ka dijo. Mmu o ntsha dijo di le dintsi. Fa rapolase a kotula merogo, o batla thuso. Ke rata go thusa rapolase go kumula ditapole le digwete. Fa ke sa dire ka natla rre a ka ntitaya. Rre a re fa re thusana re tla atlega. Fa kotulo e le ntle rapolase o a nyenya. Morago ga kotulo batho ba dira meletlo. Moletlo wa lenyalo o monate ga go na le merogo e mentsi. Rapolase o tla re naya merogo. Re thusana go kumula ditswammung.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lema merogo. 2. Segwete se segolo ga se tswe mo mmung 3. Ke thusa go kumula segwete





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalala lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalala lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwarela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**









Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**









Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.





## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	ntima	ntena	nyala	nyelela	
		ntoma	nyatsa	nyenya	nyadisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke ngangisana le nnake o a galefa a bo a ntoma. Fa nnake a ntoma o a ntena. Ga ke itumele fa mongwe a nyatsa batho ba bangwe. Fa ke nyatsa ba bangwe mme o ntima dimonamone. Nnake o simolola ntwa fa a bona mme a bo a nyelela. Fa mme a itumetse o a nyenya				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Batho ba gaisana ka bokgoni jwa bona. Ba bangwe ba nyatsa ba ba senang bokgoni. Fa re tlotla batho ba bangwe lenyatso lo tla nyelela. Ba bangwe ba a ntena fa ba nyatsa se ke se dirang. Nna ke a nyenya fa ke kgona go buisa buka. Morutabana le ena o a nyenya fa ke buisa sentle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	kwalela	kwala	kwena	dikwalo	
		kwena	kwadi	kwadisa	kwalolola	
	<b>BUISA</b>	Barutwana ba ithuta go kwala. Ba kwala mo bukeng ya go kwalalela. Morutabana o ba kwadisa maina a diphologolo. Bana ba kwalolola mafoko ka bonako. Fa ke sa kgone go kwala lefoko ke kopa nkgonne go nkwalalela lona. Ka gonne o itse go kwala mafoko a le mantshi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kwena				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barutwana ba ithuta eng? Barutwana ba ithuta go _____.</li> <li>Nkgonne o itse eng? Nkgonne o itse _____ a le mantshi.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	galefa	gonne	botoka	bonako	maatla
	<b>BITSA</b>	mpa	mpelega	mpitsa	mpiletsa	
		mpona	mpogisa	mpipa	mpatlisa	
	<b>BUISA</b>	Fa ke lwala mme o a mpelega. O mpipa ka kobo e e bothitho. Bana ba ba maatla ba bogisa ba ba bokowa. Ga ke itumele fa ba bangwe ba mpogisa. Nkgonne o a mpitsa gonne a mpona ke lela. O a galefa gonne ga a rate go mpona ke lela. O mpiletsa morutabana ka bonako gonne a batla thuso.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fa ke lwala mme o dira eng? Fa ke lwala mme o _____ ka _____.</li> <li>Ga ke itumele fa ba bangwe ba dira eng? Ga ke itumele fa ba bangwe _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **kobo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

galefa

gonne

botoka

bonako

maatla



**BITSA**

mpona

kwala

mpipa

kwadisa

mpa

kwena

mpitsa

kwalela







**BUISA**



Ke kwalela tsala ya me ka ga kgang e ke e buisitseng. Morutabana o ne a re buisetsa kgang ka ga ditsala tse di gaisanang. Yo mongwe o ne a le lobelo. Yo mongwe o ne a le maatla. Mongwe le mongwe o ne a akanya gore o botoka. Ba ne ba galefa fa ba gaisana ebile ba ngangisana. Morutabana o ne a ba naya tiro gore ba e dire mmogo. Ditsala di ne tsa lemoga gore yo mongwe o thusa yo mongwe ka bokgoni jwa gagwe. Go botoka go thusana go na le go gaisana.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ditsala di a gaisana 2. Go botoka go thusana 3. rotlhe re kgona go dira sengwe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa koloji mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohibidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa koloji mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tlola 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa



**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tlola 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohibidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa



**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tlola 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohibidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tlola 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohibidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**









Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa kolo mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	reka	rata	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	mpona	kwalela	mpa	kwalolola	
		mpogisa	kwala	mpatlisa	kwadisa	
	<b>BUISA</b>	Kwa sekolong re ithuta ka diphologolo. Ke kopa mme gore a mpatlise setshwantsho sa kwena. Ke batla go kwala ka ga botshelo jwa kwena. Mpa ya kwena e borethe fela mmele wa yona o makgwakgwa. Ke kwalela mo bukeng ya me ya ditshwantsho. Ke tla tshasa mebala e mentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ke kwalela rre gore re ye kwa marekelong. Ke mo kopa go reka diaparo tsa go thuma. Ke rata seaparo sa mmala wa bohobidu le serolwana. Rre o tla mpatlisa seaparo se sentle. O tla botsa morekisi gore diaparo tsa go thuma di beilwe kae.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: seaparo sa go thuma				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diapro	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	tshipi	tshimo	tshoga	tshedisa	
		tshela	tshega	tshola	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Batho ba rafa tshipi ka fa tlase ga lefatshe. Ba apara diaparo tsa tshireletso fa ba ya tirong. Tiro ya bona e thata, e a tshosa. Ba bangwe ba tshaba go e dira. Ba bangwe ba tshela ka go rekisa tshipi.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: sekokoro sa kwa moepong				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ba bangwe ba tshela ka go rekisa eng? Ba bangwe ba tshela ka go rekisa _____.</li> <li>Batho ba rafa eng? Batho ba rafa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	diaparo	rata	reka	jalo	botsa
	<b>BITSA</b>	gwama	gwamisa	gwalala	segwagwa	
		gwama	segwapa	gwama	segwamisi	
	<b>BUISA</b>	Segwagwa fa se tswa mo metsing se a swa. Segwagwa fa se le mo letsatsing se a gwama. Letlalo la sona le gwalala jaaka sekgoropa. Batho ba bangwe ba gwamisa diphologolo tse ba di ratang fa di sule. Ba di gwamisa ka segwamisi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragalang ka segwagwa fa se tswa mo metsing? Segwagwa fa se tswa mo metsing se a _____.</li> <li>Batho ba gwamisa eng? Batho ba gwamisa _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **segwagwa**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

diaparo

rata

reka

jalo

botsa



**BITSA**

segwagwa

tshela

gwama

gwamisa

tshipo

tshela

segwapa

tshegisa







**BUISA**



Ke rata diaparo tse dintle. Diaparo di dirwa ka masela a a sa tshwaneng. Ke rata go ya marekelong le mme. Dikipa tse dingwe di na le setshwantsho sa segwagwa. Tse dingwe di na le ditshwantsho tse di tshegisang. Nna ke rata setshwantsho sa kgodumodumo le sa koloji mo sekipeng. Ga ke rate diaparo tse di gwamileng. Ke rata diaparo tse di boruma.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. segwagwa se a tloa 2. sekipa se sesweu 3. Ke rata go reka diaparo





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya



**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





MOSUPOLOGO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshoga	tshosa	tshipi	gwamisa	
		segwapa	tshega	tshaba	segwagwa	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bangwe ba tshaba segwagwa. Fa ba se bona ba a tshoga. Tsala ya me e ne ya bona segwagwa mo kgetsaneng ya gagwe ya dibuka. O ne a tshoga a goa. Ke ne ka tshega thata. Segwagwa ga se lome.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





MOSUPOLOGO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Bana ba bangwe ba rata go dira metlae. Ba ne ba tsenya segwagwa ka fa tlase ga tafole ya morutabana. Morutabana o ne a ithaya a re ke sengwe se se lomang. O ne a se itaya ka tshipi ya lefeelo. Re ne ra tshega ka gonne e ne e le segwagwa se se suleng.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: lefeelo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tshwanela	tshwene	tshwaela	tshedisa	
		tshwarisa	tshwara	tshwana	tshaba	
	<b>BUISA</b>	Podi e tsetse mafatlha. Mafatlha a atshwana ebile a a lekana. Malome a re o tla re tshwaela dipotsane. Fa a re tshwaetse tsona e tla nna tsa rona. Nna ke tla e tlhokomela sentle. Fa ke dira jalo potsane e tla gola sentle. E tla nna podi e tona e ntle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: potsane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mafatlha a ntse jang? Mafatlha a _____ ebile a a _____.</li> <li>Ke tla tlhokomela potsane jang? Ke tla tlhokomela potsane _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	borokgwe	sentle	fela	jalo	lekana
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhoka	tlhoga	tlhobaela	
		tlhapi	tlhola	tlhopha	tlhoro	
	<b>BUISA</b>	Fa e le selemo re ya go thuma. Fa re thuma re tshwana le tlhapi. Tlhapi e tshela sentle mo metsing. Motho ga a lekane le tlhapi. Batho ba tlhobaetsa ditlhapi, ba a di thaa. Rre o dirisa seboko go thaa tlhapi. Nna ke rata fela go ja tlhapi e e gadikilweng.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tlhapi e tshela kae? Tlhapi e tshela mo _____.</li> <li>Ditlhapi di tlhobaetsa ke keng? Ditlhapi di tlhobaetsa ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tlhapi**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

borokgwe

sentle

fela

jalo

lekana



**BITSA**

tshwanela

tlhoka

tshwana

tlhopha

tshwara

tlhola

tshwaela

tshwaya







**BUISA**



Batho ba le bantsi ba itumelela go reka diaparo tse dintšhwa. Ba tlhola motshegare otlhe kwa mabenkeleng. Nna ga ke tshwane le bona. Ga ke rate go tlhopha diaparo le go itekanya. Ke rata diaparo tsa me tsa bogologolo. Ke tshwanelwa ke borokgwe jwa me jwa bogologolo. Fela jaanong ke bone sekhethe se sentle. Ke a se rata ebile se a ntekana. Ke itumelela sekhethe sa me.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ke lekana ke borokgwe 2. ga ke rate go reka diaparo 3. Ke rata sekhethe





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**









Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rragwe rre ke mang? Rragwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rragwe rre ke mang? Rragwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela



**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto
2. buka e ka go isa kwa lewatle
3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rragwe rre ke mang? Rragwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rragwe rre ke mang? Rragwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**









Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**









Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela



**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto
2. buka e ka go isa kwa lewatle
3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tlhapa	tlhapi	tlhopha	tshwanela	
		tlhokomela	tlhoka	tshwana	tshwaya	
	<b>BUISA</b>	Morubana a re re tlhophe dibuka tse re batlang go di buisa. Nna ke tlhophile buka ya setshwantsho sa tlhapi. Ke batla go buisa ka ga ditlhapi. Tlhapi e tshela mo metsing, mme ga e kgangwe ke metsi. Ke batla go tshwana le tlhapi ke seke ka kgangwa ke metsi.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Go tlhapa go botlhokwa. Fa batho ba tlhola ba sa tlhapa ba ka tshwaetsa ke malwetse. Re tshwanetse go tlhapa diatla pele re ja le fa re tswa kwa ntlwaneng. Re tlhapa mebele ya rona ka metsi le sesepa. Bophepa bo naya botsogo jo bontle.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: diatla				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswine	tswela	tswenatswena	
		tswelela	tswaka	tswalela	tswala	
	<b>BUISA</b>	Tswaka tswine le matute a maungo. Tshela mo teng ga dikopi. Di tsenye mo setsedifatsing. Di tlogele diura di le pedi. Jaanong dintshe mo setsedifatsing. Ntsha mo koping mme o latswe. Monate o kalo wa mapopotane !				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mapopotane				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O tswaka tswine le eng? Ke tswaka tswine le _____.</li> <li>O tsenya dikopi mo go eng? Ke tsenya dikopi mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	akanya	buka	mabone	dikago	buisa
	<b>BITSA</b>	rre	rraagwe	rre	rremogolo	
		rraagwe	rremogolo	rraagwe	rrabo	
	<b>BUISA</b>	Rremogolo ke rraagwe rre. Nna ke setlogolo sa ga rremogolo. Rraagwe Pitso ke Modise. Pitso ena ga a na rremogolo. Rremogolwagwe o tlhokafetse bogologolo. Fa Pitso a njetse nala, rremogolo o re tlhabela dikinane. Seno se a itumedisa				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go diragetse eng ka rremogolwagwe Pitso? Rremogolwagwe Pitso o _____.</li> <li>Rraagwe rre ke mang? Rraagwe rre ke _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **rremogolo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

akanya

buka

mabone

dikago

buisa



**BITSA**

rremogolo

tswaka

tswela

tswala

tswine

rre

rraagwe

tswelela







**BUISA**



Kwa sekolong re buisa dibuka di le dintsi. Ke rata go buisa. Ke rata go buisa ka ga mafatshe a a kwa kgakala. Mo bukeng ke buisa ka ga mabone a kwa bokone a a binang. Mo setshwantshong a lebega a le mantle thata. Ke buisa gape ka ga dikago tsa bogologolo tsa kwa Egepeta. Ruri di a kgaatlha. Fa o batla go tswelela mo botshelong o tshwanetse go buisa dibuka.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. go buisa buka go tshwna le go tsaya loeto 2. buka e ka go isa kwa lewatle 3. Bka gape e ka go ruta go apaya





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsema sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusa. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusa. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**









Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsema sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**









Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**









Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusa. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusa. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusa. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsema sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tswine	tswala	tswela	tswela	tswela
		rre	tswaka	rraagwe	rremogolo	
	<b>BUISA</b>	Rre ka gale o nthusa go dira tirogae. Rre a re fa motho a sa kgone go buisa o itswalela ditsela tsa botshelo. Dibuka di bula mejako ya go tswela kitso ya rona. Go buisa go monate jaaka tswine.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Rremogolo o nna le rona mo lapeng. Rremogolo e ne e le morutabana bogologolo. Ka gale o re bolelela gore thuto e botlhokwa. A re bogologolo batho ba ne ba tswela mojako wa tswela. Batho ba bogologolo ba ne ba sa itse go buisa. Ba ne ba sa itse gore go na le mafatshe a a kwa kgakala. Ba ne ba itse fela dilo tse di mo tikologong ya bona.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mojako				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	tšhisi	tšhupu	tšhoko	tšhotlha	
		tšhokolete	tšhoko	tšhisi	tšhotlho	
	<b>BUISA</b>	Morutabana o thala ditshwantsho mo patitšhokong. O thala setshwantsho sa tšhisi, tšhotlho le tšhokolete. Jaanong morutabana a re re mmolelele gore re ikutlwa jang ka ga dijo tseno. Re mmolelele fa re di rata kgotsa re sa di rate. Morago a re mongwe le mongwe a thale setshwantsho sa dijo tse a di ratang.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: tšhokolete				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morutabana o thala ditshwantsho tsa eng? Morutabana o thala ditshwantsho tsa _____ le _____.</li> <li>Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa eng? Mongwe le mongwe o thala setshwantsho sa _____.</li> </ol>

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	kgona	thusa	ithuta	ikutlwa	ntlha
	<b>BITSA</b>	maano	maatla	maaka	setlaagana	
		maaka	maabane	maano	maabanyane	
	<b>BUISA</b>	Batho ba bogologolo ba ne ba na le maano. Ba ne ba aga setlaagana go bolokela dijo tsa dithoro. Mo maabanyaneng ba ne ba di besa mo molelong mme ba di ja. Re ka ithuta go le gontsi mo go bona. Maabane re bone ditshwantsho tsa didiriswa tsa bogologolo. Ruri di a gakgamatsa.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Batho ba bogologolo ba ne ba na le eng? Batho ba bogologolo ba ba na le _____.</li> <li>Ba ne ba bolokela dijo mo kae? Ba ne ba bolokela dijo mo _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molelo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

kgona

thusa

ikutlwa

ithuta

ntlha



**BITSA**

tšhokolete

maaka

maano

maabane

tšhisi

maaka

tšhotlho

tšhotlha



**BUISA**



Bana fa ba simolola go tsena sekolo ba ithuta go buisa. Go ithuta go buisa ke tiro e e thata. Fa motho a sa kgone go ithuta ka bonako a ka nyema mooko. Go ikutlwa o nyemile mooko go kgoba marapo. Fa o na le mongwe yo o go thusang go nna botoka. Fa rre o nthusa go buisa ke tla kgona . Fa ke kgona go buisetsa morutabana ke a ipela. Morubana o nthuta maano a go bitsa ditlhaka sentle. Jaanong ke a itshepa fa ke buisa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. Ke ithuta go buis. 2. Rre o a nthusu. 3. ke itumelela go buisa.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tloga	ntena	ngata	ngongorega	
		tlola	nteka	ngapa	ngaparela	
	<b>BUISA</b>	Bana ba rata go tlola kgati. Ba bangwe fa ba fosa ba gana go tswa mo motshamekong. Ba a ngongorega. Seno se dira gore go tsoge kgogakgogano. Bana ba bangwe ba rata go lwa, ba ngapa ba bangwe. Nna ba a ntena ke bo ke tloga fa go bona.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Ka malatsi a boikhutso rakgadi o ne a re etela. Ke ne ka itumela fa ke mmona. O ne a ntlamparela mme a nkatla. Rakgadi o ne a ntlela mpho ya kgodumodumo. Rakgadi o a itse gore ke rata dikgodumodumo. Eno e dirilwe ka lesela le le boleta. Ke tla e baya mo bolaong jwa me.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgodumodumo				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	nyatsa	kgomo	nyema	kgama	
		kgaola	nyenya	kgole	kgalema	
	<b>BUISA</b>	Malome o gama dikgomo. O di bofa maoto ka kgole. Malome o kgalema dikgomo gore di seke tsa sutasuta fa a di bofa. Fa kgole e nyema kgomo e ka raga kgamelo. Fa maši a tletse kgamelo malome o nyenya ka boitumelo. Rotlhe re rata go nwa maši.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: kgamelo				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malome o dira eng? Malome o gama _____.</li> <li>Ke ka ntlha ya eng fa malome a nyenya? Malome o nyenya fa _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	kwala	mpona	mpa	mpitsa	
		kwena	kwalela	mpipa	kwalela	
	<b>BUISA</b>	Boradikgang ba kwalela batho dikgang. Kwena e ne ya tshwara mongwe kwa molapong. Batho ba motse ba ne ba tla go thusa. Mme o ne a mpitsa a re ke seke ka ya kwa molapong go kotsi. Boradikgang ba ne ba tsaya ditshwantsho mme ba phasalatsa dikgang. Ba ne ba lemosa batho gore kwa molapong go kotsi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kwena e ne ya dira eng? Kwena e ne ya _____.</li> <li>Batho ba ne ba dira eng? Batho ba ne ba ba ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **molapo**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

tlamparela

bolao

atla

iketla

mokgwa



**BITSA**

ngongorega

tloga

mpitsa

kgalema

mpona

tlosa

mpipa

nyenya



**BUISA**



Fa batho bangwe ba etela kwa gae ga ke itumele. Mme a re ke seke ka nyatsa bagolo. Nna ke a ngongorega fa bagolo ba dira gore ke ikutlwe ke sa iketla. Ga ke rate fa malome a ntlamparela fa a ntumedisa. Ke ne ka bolelela mme gore a nthuse. Mme o ne a nkisa kwa bolaong jwa gagwe, a nkgomotsa. O ne a mpipa ka kobo gore ke robale. Mme o ne a kgalemela malome mme a seke a tlhola a re tlamparela.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. ga ke itumele 2. Mme o a nkgomotsa 3. Ke a ngongrega





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa

maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapiso. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsothe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapiso. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsothe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba



**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..





**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. bolwetse bo a anam.
2. Batho ba itshireletse.
3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa. O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba



**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. bolwetse bo a anam.
2. Batho ba itshireletse.
3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa

maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotlheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapse. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapse. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa

maaka

tshwara

tshaba



**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. bolwetse bo a anam.
2. Batho ba itshireletse.
3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa. O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**









Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba



**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. bolwetse bo a anam.
2. Batho ba itshireletse.
3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapse. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoitlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.  
Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa

maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba







**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.





## LABONE TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kgang ya Buka e Tona.






## LABOTLHANO TIRWANA 1

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.






## LABOTLHANO TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	<b>KWALA</b>	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso. 1. bolwetse bo a anam. 2. Batho ba itshireletse. 3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa


maaka

tshwara

tshaba



**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.








**KWALA**






Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. bolwetse bo a anam.
2. Batho ba itshireletse.
3. Tlhpa diatla ka gale.





**MOSUPOLOGO TIRWANA 1**

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshaba	tshwara	tlhola	tshimologo	
		tshosa	tshega	tshela	tshwaetsa	
	<b>BUISA</b>	Go botlhokwa gore batho ba ye go tlhola botsogo jwa bona kwa ngakeng. Batho ba bangwe ba tshaba go tlhatlhabiwa ke ngaka. Fa ba tshwere ke bolwetse ba tshwaetsa batho ba bangwe. Fa o lwala e ya kwa ngakeng o tla fola. Mme o tla tshela sentle.				
	<b>KWALA</b>	Kwala mafoko a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.				





**MOSUPOLOGO TIRWANA 2**

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo.				
	<b>BUISA</b>	Kwa tshimologong ya letsatsi re ja difitlholo. Dijo tse di nonofileng di aga mmele. Nnake ga a rate dijo tse di siameng. Fa mme a mo jesa o a tshaba. Re a mo tebela re bo re tshega le ena. Fa re dira jalo o a ja. Ka dinako dingwe mme o a mo tshosa . O mo raya a re ngaka e tla mo tlhaba ka lemao fa a gana go ja. Ruri o tshaba lemao.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: mooki				





## LABOBEDI TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	itshireletsa	anama	bolaya	tlhapa	mogare
	<b>BITSA</b>	tshwara	tlhapa	tshwaya	tlhotltheletsa	
		tshwana	tlhoka	tshwene	tlhomama	
	<b>BUISA</b>	Diphologolo di kgona go tsenya batho bolwetse. Dikgofa tse di tswang mo diphologolong di tshwaetsa batho ka bolwetse. Fa o na le diphologolo o di tlhapise. Diphologolo di tshwana la batho di tlhoka go nna phepa. Nna katse ya me ke e tshola e le phepa. Ke tshameka le yona ka dinako tsoatlhe.				
	<b>KWALA</b>	Thala setshwantsho sa: katse				

## LABOBEDI TIRWANA 2

	<b>BUISA</b>	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diphologolo di kgona go dira eng? Diphologolo di kgona go tsenya batho _____.</li> <li>Diphologolo di tlhoka go dirwa eng? Diphologolo di tlhoka go _____.</li> </ol>				

## LABORARO TIRWANA 1

	<b>LEBA O BUE</b>	tlamparela	bolao	atla	iketla	mokgwa
	<b>BITSA</b>	tswala	tswela	tswine	tswalela	
		maano	maaka	maatla	maabane	
	<b>BUISA</b>	Go rafa tswine ga se tiro e e botlhofo. Ke tiro e e batlang maatla le maano. Maabane re ne ra ya go rafa tswine le ditsala tsa me. Re ne re itumetse ebile re tshega. Re ne ra tswalela dinotshe mo mosimeng mme ra dira mosi gore o di fatlhe. Maano a rona a re thusitse. Re ne ra kgona go rafa tswine. Go ne go tlhokega maatla gore re e rwale go e isa kwa gae.				
	<b>KWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go rafa tswine go tlhoka eng? Go rafa tswine go tlhoka _____ le _____.</li> <li>Maabane re ne ra dira eng le ditsala? Maabane re ne ra ya go _____.</li> </ol>				



## LABORARO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Laboraro.



**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  Mo bukeng ya gago ya tlotlofoko. Thala setshwantsho sa: **tswine**

## LABONE TIRWANA 1



**LEBA O BUE**

itshireletsa

anama

bolaya

tlhapa

mogare



**BITSA**

tlhapa

maano

tlhoka

tshwaetsa

tlhotlhomisa

maaka

tshwara

tshaba



**BUISA**



Go na le bolwetse jo bo bolayang batho mo lefatsheng lotlhe. Hulisani o ne a tshaba go ya kwa sekolong. Rraagwe o ne a mo netefaletsa gore o tla tlhotlhomisa sentle ka ga bolwetse jo. O ne a utlwa dingaka di tlhalosa mekgwa ya go itshireletsa. Go tlhapa diatla ka dinako tsoatlhe, go ithiba dinko le molomo go botlhokwa. Fa o le mo gare ga batho lo seke lwa kgotlagana, lo nne lo katogane. Lo seke lwa reetsa maaka a batho ba ba senang kitso ba a buang. Go latela kgakololo ya dingaka go botlhokwa, go a falosa.

## LABONE TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.





**KWALA**

Thala setshwantsho sa sengwe se se go kgathileng ka ga kang ya Buka e Tona.

## LABOTLHANO TIRWANA 1



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..




**BUISA**

Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana l ya Labone.

## LABOTLHANO TIRWANA 2



**BUISA**

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.



**KWALA**

Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o siamise diphoso.

1. bolwetse bo a anam.
2. Batho ba itshireletse.
3. Tlhpa diatla ka gale.